



















1



2



3









1



2



3



1



2











Level 1



Level 2



Level 3




Level 4




Level 5


Quad



— Di —



Hemi





Quad



Di



Hemi















Emahlweni



Emahlweni



Emahlweni



Endzhaku



Endzhaku



Endzhaku




Emahlweni



Emahlweni




Emahlweni




Endzhaku



Endzhaku




Endzhaku



Emahlweni



Emahlweni




Endzhaku




Endzhaku



Endzhaku











Mahlangano ya nyonga



Mahlangano ya nyonga ya n'wana la nga ni CP

































Ku fambisa




Ku fambisa



Ku olola



Ku olola



Ku kandza



Ku kandza



Ku olola




Ku olola

1



2



3





4



5









1



2



3



4



5




6



7




8



9



























1





2




3







1



2




3













1



2



3

